

**NATIONAL UNIVERSITY OF LESOTHO**

**B. ED EXAMINATIONS**

**LED4307: CURRICULUM AND TEACHING OF SESOTHO**

**PHEREKHONG 2024**

**LIHORA: THARO**

**LINEPO: 100**

---

**TEMOSO:**

1. Pampiri e arotsoe ka likarolo tse **PELI (2)**
2. Karolo ea pele e **TLAMA BOHLE**.
3. Khetha lipotso tse **PELI (2)** feela karolong ea bobeli
4. Nomora ka nepo
5. Qoba linomoro tse sieo potsong

## KAROLO EA PELE

### Tlhokomeliso

Potso ena ea tlama.

### POTSO EA PELE

1.

- a) Ho latela litšibollo tsa liphuputso (research findings), ho hlokomeleha hore'' Mokhoa-boitšibollo' 'Discovery method'' ka methati ea oona e leng 'pokello ea mehlala' 'tlhahlobo ea mehlala'' le 'mehlala e meng e mengata'', e le oona o atlehang haholo ha rutoa sebopeho-puo sa Sesotho.

U sebelisa mokhoa o kaholimo, bontša/hlalosa kamoo u ka rutang sehlopha sa borobeli (grade8) ka teng ka mareo' 'moratua'' le'' moreki'' tlasa lihlooho tse latelang :

- |      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| i.   | Selelekela              | (5) |
| ii.  | Sepheo.                 | (5) |
| iii. | lisebelisoa.            | (5) |
| iv.  | mesebetsi ea tichere.   | (5) |
| v.   | Mesebetsi ea barutoana. | (5) |

[25]

- b) Kutloisiso ea pale-telele e ka fihleloa ha feela barutoana ba itahletse ka setotsoana. Hlalosa tse lokelang ho etsoa ke tichere ha ho ithutoa/rutoa pale-telele tlasa lihlooho tse latelang:

- |      |               |     |
|------|---------------|-----|
| i)   | Boitokisetso  | (5) |
| ii)  | Phethahatso   | (5) |
| iii) | Tlhahlobisiso | (5) |

[15]

[40]

## KAROLO EA BOBELI

### Tlhokomeliso

**Khetha lipotso tse peli FEELA karolong ena.**

#### **POTSO EA BOBELI**

2. Hantle-ntle bohlokoa ba ho ruta bana ba mehleng ee **bochaba** ba sechaba sa habo bona ke bofe?

Fana ka mabaka a mahlano (5), u be a tšehetse ka mokhoa o kholisang, u bile u ntse u qotsa mehlala bochabeng ba Basotho joaloka lenyalo la Sesotho, lebollo la Basotho bongaka ba Sesotho/Basotho ho tiisa\_mabaka ao u faneng ka 'ona.

[30]

#### **POTSO EA BORARO**

3. Molao oa motho- bathong (socialisation), o malebana le ho ruta o tiisa 'bohlokoa ba tšebeliso ea lihlopha (groups/group-work) ha ho rutoa thuto e 'ngoe le e 'ngoe'.

Tiisa kapa u hanyetse maikutlo a kaholimo. Fana ka ntlha tse **Hlano (5)**

[30]

#### **POTSO EA BONE**

4. Lipatlisiso li sibullotse melao ea ho ruta puo ea letsoele (p1). Hlalosa e latelang e le e meng ea ho ruta puo ea letsoele:

- i. Ho mamela le ho bala libuka tsa Sesotho tse ntlehali (10)
- ii. Boitukubetso mesebetsing ea ho ithuta puo ea letsoele (10)
- iii. Ho lateloe ka hloko melao ea ithuta puo ea letsoele. (10)

[30]

